

<p>La Shuqueta</p> <p>E los amics de la shuqueta Dab lo Bon Diu que trincaram E los qui n'an bevut qu'aigueta Entà l'in.hèrn se n'aniràn.</p> <p><i>Mes quan Sent Pièrra Orbrirà la grana portiera Que'u diseram : « Ça'i, ça'i gormand, Béver lo vin blanc ».</i></p> <p>E vosautes pairs de familha Qui vos trufatz de har l'amor Çà-vietz ací har a la manilha E béver drin de vin deu bon.</p> <p>E vos tanben las gojatetas Qui avetz aus pòts l'arridolet Tà començar las amoretas Ça-vietz ací béver lo boret.</p> <p>E vosautas hemnas vielhòtas Qui hialatz au cornèr deu huec Que siatz praubas o devòtas Qu'aimatz a béver lo vin sec !</p> <p><i>Devath l'aisheta Que ve'n vatz dab l'escudeleta Tostemps tostemps tot en blagant Béver lo vin blanc.</i></p>	<p>Mon Dieu que j'en suis à mon aise</p> <p>Mon Dieu que j'en suis à mon aise Quand ma mie est auprès de moi, Tout doucement je la regarde, Et je lui dis : « embrasse-moi.</p> <p>- Comment veux-tu que je t'embrasse, Tout le monde dit mal de toi, On dit que tu pars pour l'armée, Dans le Piémont servir le roi.</p> <p>Quand tu seras dans ces campagnes, Tu n'i penses plus à moi, Tu penses aux Italiennes, Qui sont bien plus belles que moi.</p> <p>- Si fait, si fait, si fait ma belle, J'y penserai toujours à toi, Je m'en ferai faire une image, Toute à la semblance de toi.</p> <p>Quand je serai à table à boire, A tous mes amis je dirai : « Chers camarades, venez voir, Celle que mon cœur a tant aimé. »</p> <p>Je l'ai z'aimée, je l'aime encore, Je l'aimerai tant que je vivrai, Je l'aimerai quand j'serai mort, Si c'est permis aux trépassés ».</p> <p>Alors j'ai versé tant de larmes, Que trois moulins en ont tourné, Petits ruisseaux, grandes rivières, Pendant trois jours ont débordé.</p>	<p>Bagare</p> <p><i>Araban bagare. Gipuzkun bagera. Xiberun bagire. Ta bizkaian bagara. (bis) Baita ere lapurdi ta nafarra.</i></p> <p><u>Guztiok gara euskaldun.</u> <u>Guztiok anaiak gara.</u> <u>Nahiz eta hitz ezberdinez</u> <u>Bat bera dugu hizkera. (bis)</u></p> <p><i>Araban bagare...nafarra.</i></p> <p>Herri bat dugu osatzen Eta gure zabarkeriz Ez daigun utzi hondatzen Bagare,bagera,bagire bagara Euskera azkartzeko oraintxe dugu aukera Bagare,bagera,bagire bagara Euskadi askatzeko oraintxe dugu auker.</p> <p><i>Araban bagare...nafarra.</i></p> <p><i>L'Alaba dit "Bagare", le Guipuzcoa "Bagera", la soule "Bagire"eEt la Biscaye "Bagara", de même le labourd et la basse Navarre. Nous sommes tous Basques, nous sommes tous frères et si nous avons des mots différents, notre Euskara n'en est pas moins un. Nous formons un peuple, ne le laissons pas sombrier par l'indifférence. le moment est venu de revigorer notre langue l'Euskara et notre pays l'Euskadi</i></p>	<p>Cant d'alegria</p> <p>Cantem los qu'après las guèrras An sabut bastir la patz E avalir las termièras Las parets, los barbelats. Que sauvaram la nosta tèrra Si nos volem tièner la man E trobar la fe navèra Qui nse miarà tà doman.</p> <p>Tà defèner la frairèra, Tant d'òmis que son tombats, Mes au miei de la horrèra Autes que se son quilhats. Seguim-los sus aquera via ; Qu'avem au còr l'espèr navèth De véder paréisher l'auba, L'auba d'un monde mei bèth.</p> <p>Que tots los pòbles s'amassen Tà servir la libertat E que shens pausa caminen De cap tà l'egalitat. Ajudem-los dia après dia ; B'ei aqui lo noste dever E cantem dab alegria La patz l'amor e l'espèr.</p> <p>HEGOAK</p> <p><u>Hegoak ebaki banizkio</u> <u>Neuria izango zen (bis)</u> Ez zuen aldegingo. <u>Bainan horrela</u> <u>Ez zen gehiago xoria izango (bis)</u> Eta nik, xoria nuen maite (bis) La la la...</p> <p><i>Si je lui avais coupé les ailes il aurait été à moi, il ne serait pas parti. Mais ainssi il n'aurait plus été un oiseau et moi, c'est l'oiseau que j'aimais.</i></p>
<p>Los Caulets</p> <p><u>Los caulets qu'an la torrada</u> <u>Pel sòl se daissan anar. (bis)</u> Pel sòl se daissan anar Atau fan las joenas filhas Quan passan de maridar. (bis)</p> <p><u>Dus ausèls sus una espiga</u> <u>Non se'n pòden sostenir. (bis)</u> Non se'n pòden sostenir Dus gojats amb una filha Non se'n pòden divertir. (bis)</p> <p><u>Fan los boisses mala cara</u> <u>Ié quan pèrden lai rasits. (bis)</u> Ié quan pèrden lai rasits Atal fan lai joenas femnas Ié quand pèrden lei marits. (bis)</p> <p><u>Mira-la quan va a la messa</u> <u>Mira-la a caminar. (bis)</u> Mira-la a caminar E se ara non t'agrada Jamai non t'agradarà. (bis)</p> <p><u>Lo dia que jo'm maridi</u> <u>Non farà fred ni calor. (bis)</u> Non farà fred ni calor Poiràn dire « nom del diable ! » Qu'ai atrapat la sason. (bis)</p> <p>Fica Cantem! hèita entà l'Aròu de La Tireuse en noveme 2012 per Joan Pau Latrubesse president de La Civada en collaboracions dab l'Ostau Bearnés. 05.59.30.60.34.</p>	<p>La Sent Vincenç</p> <p>Volha recéber mon aumatge Patron cremat deu borg de Luc. Au nom de tot noste vilatge, Jo te pòrti lo purmèr truc. Si l'aut còp Simeon Stilita Sus la colona se plagó, De la haut tor deu Barnabita Ça-vi contemplar noste amor.</p> <p>De pòrta en pòrta la carboada Que huma dab lo saucisson ; Cadun, tà hestar la jornada, Que destarlaca son flacon. No't faches pas si tas aurelhas Audeishen mei lo carilhon Deu "din, din, din" de las botelhas Que deu "din, dòu" deu soador.</p> <p>L'arrenilhet de l'allegressa Mesclat au son deu tamborin Qu'apèra l'ardenta joenessa Qui dejà brusla de partir... Quan vejas la ronda leugèra Digas au noste caperan Que'n segotint nosta misèra Jamei no't poirem aufensar.</p> <p>Perdon, pardon si ma museta De tu n'ei digne, gran Vincenç ! N'èi pas la votz rossinoleta D'aqueth coquin de Desporrens. Per ma falta, ma grana falta, Que'm soi d'aulhors drin enrumat ! Si ma flaüta èra mei hauta, Drin mièlhòr que t'auri cantat !</p>	<p>Amor d'Aussau</p> <p>Uei que soi jo, embarrat hens l'ostau, Dab lo flaquèr, lhèu ua malaudia, Lo mei qui poish qu'ei d'anar tau portau Alavetz escota, O ma miga, O Maria :</p> <p><i>Amor d'Aussau, Lo temps passat Amor d'Aussau Que t'ei guardat.</i></p> <p>« Parla per jo a l'ausèth lo mei haut, Que l'as sovent de cap a Pèiralua, Que'u diseràs que soi hèra malaut, Que baishe lèu shens esperar la lua »</p> <p>E l'espervèr autanlèu arribat, Suu linçòu blanc pausará l'immortèla S'emportará mon amna au bordalat, L'endret on viscom ua vita tant bèra.</p> <p>Quan lo cotoliu</p> <p>Quan lo cotoliu e hè piu-piu (bis) <u>Tots los passerons que shiulan</u> <u>Lo primtemps que'us hè arrider</u> <u>Baptiston se'n va sortir anueit. (bis)</u></p> <p>I avè dus ausèths sus eth cantèr (bis) <u>Qui hasèn anar las plumas</u> <u>En cantar au clar de lua</u> <u>Bruneta sauneja au son aulhèr. (bis)</u></p> <p>Baptiston cossira au bosquet. (bis) <u>Aqui atendè Bruneta</u> <u>Berogina sus l'erbeta</u> <u>Tuta la laudeta, tuta mei ! (bis)</u></p> <p>Quan lo cotoliu e hè piu-piu(bis) <u>Tots los passerons que shiulan</u> <u>Lo primtemps que'us hè piu-piu</u> <u>Adiu donc Bruneta, adiu aulhèr. (bis)</u></p>	<p>CATERINETA</p> <p>Caterineta lo pè petiton Pè petition...on...on Lo pè petiton la faridondèna Lo pè petiton la faridondon</p> <p>Caterineta la cama plan hèita Cama plan hèita Pè petition...on...on Lo pè petiton la faridondèna Lo pè petiton la faridondon</p> <p>Lo jolh plan redon La cueisha blanqueta Lo rodondon bohon Lo vent pelat La popa leitosa Lo menton crochut Lo nas moquirós Los uelhs laganhós Lo peu pedolhós.</p> <p>Calant de VILAFRANCA</p> <p>Calant de Vilafranca Sota d'un carobier Fasián la contradança Emb un sargent forrier</p> <p><i>Tra la la, tra la la, Li gandaulas se maridan, Tra la la, tra la la, Li gandaulas son marida(das)</i></p> <p><i>Vai que l'amor te passarà Fai la vireta, fai la vireta. Vai que l'amor te passarà Fai la vireta, fai la virar.</i></p> <p>S'es maridat un rango Emb'una sensa dent. Sa maire n'es contenta Son paire ne'n saup ren.</p> <p>La filha n'es promessa Li van donar l'anèu N'a plus de contentessa Que fins a Sant Miquèu.</p>